

W-8EXP

(Rev. april 2014)

Department of the Treasury
Internal Revenue Service

Potvrda za strane vlade ili druge strane organizacije u svrhu zadržavanja SAD poreza i prijavljivanja

(Samo za strane vlade, međunarodne organizacije, strane centralne banke izdavanja, strane organizacije izuzete od poreza, strane private fondacije, i vlade SAD vlasništva)

► Informacija o obrascu W-8EXP i posebnim instrukcijama su na www.irs.gov/formw8exp.
► Odjeljak se odnosi na Zakon o internom prihodu.

► Ovaj obrazac dati agentu za zadržavanje poreza ili platiocu, Ne slati IRS.

OMB No. 1545-1621

Ne koristiti ovaj obrazac za:

- bilo koju stranu vladu ili drugu stranu organizaciju koja ne traži primjenu Odjeljaka 115(2), 501(c), 892, 895, ili 1443(b) W-8BEN-E ili W-8ECI
- Stvarnog vlasnika koji isključivo traži strani status ili naknade iz sporazuma W-8BEN ili W-8BEN-E
- Strano partnerstvo ili strani trust W-8BEN-E ili W-8IMY
- Lice koje traži da prihod bude efektivno povezan sa izvršavanjem trgovine ili posla u SAD W-8ECI
- Lice koje djeluje kao posrednik W-8IMY

Umjesto toga koristite obrazac:

Dio I Identifikacija stvarnog vlasnika

1 Ime organizacije

2 Država osnivanja ili organizacije

3 Vrsta
pravnog
lica

- Strana vlada
 Međunarodna organizacija
 Strana centralna banka izdavanja (ne u cjelini u vlasništvu strane države)

- Strana organizacija izuzeta od poreza
 Strana privatna fondacija
 Vlada SAD vlasništva

4 Poglavlje 4 Status(FATCA status):

- Učesnička FFI. Strana vlada (uključujući politička pododjeljenja), vlada SAD vlasništva, ili strana centralna banka izdavanja. Popunite Dio III.
- Izveštajni Model 1 FFI. Izuzeti penzioni plan strane vlade. Popunite dio III.
- Izveštajni Model 2 FFI. 501(c) organizacija. Popunite Dio III.
- Registrovane sa usklađenim statusom FFI (osim Izv.Model 1 FFI). Pasivna NFFE. Popunite Dio III.
- IGA FFI koja ne podliježe prijav. Pop.Dio III. Direktna izvještavajuća NFFE.
- Teritorijalna finansijska institucija. Pop. Dio III. Sponzorirana direktna izvještavajuća NFFE. Popunite Dio III.
- Međunarodna organizacija.

5 Stalna adresa prebivališta (ulica, apartm. ili stan ili ruralni put) **Ne koristiti poštanski pretinac (osim registrovane adrese).**

Grad ili mjesto, država ili provincija. Unijeti poštanski broj gdje je moguće.

Država

6 Poštanska adresa (ako je drugačija od navedene iznad).

Grad ili mjesto, država ili provincija. Unijeti poštanski broj gdje je moguće.

Država

7 ID SAD por.obveznika ako se traži (vidi uputstvo)

8a GIIN

b Strani TIN (vidi uputstvo)

9 Ref. Broj (vidjeti instrukcije)

Dio II Izjava o kvalifikaciji statusa u smislu Poglavlja 3

10 Za stranu vladu:

- a Potvrđujem da je pravno lice navedeno u Dijelu I strana vlada u smislu Odjeljka 892 i plaćanja u okviru izuzeća su data Odjeljkom 892.
Obilježiti kućicu 10b ili 10c, u zavisnosti koje važi:
- b Pravno lice navedeno u Dijelu I je sastavni dio vlade
- c Pravno lice navedeno u Dijelu I je kontrolisano pravno lice od strane vlade

11 Za međunarodnu organizaciju:

- Potvrđujem da:
- je pravno lice navedeno u Dijelu I međunarodna organizacija u smislu Odjeljka 7701(a)(18) i
 - su plaćanja u okviru izuzueća datog Odjeljkom 892.

12 Za stranu centralnu banku izdavanja (koja nije u cjelosti u vlasništvu strane države):

- Potvrđujem da:
- je pravno lice navedeno u Dijelu I strana centralna banka izdavanja,
 - pravno lice navedeno u Dijelu I nema obaveze ili depozite na koje se ovaj obrazac odnosi u vezi sa izvođenjem komercijalne bankarske funkcije ili druge komercijalne aktivnosti, i
 - plaćanja u okviru izuzeća datih odjeljkom 895.

Dio II Qualification Statement for Chapter 3 Status (continued)**13 Za stranu organizaciju oslobođenu poreza, uključujući strane privatne fondacije:**

Ako neki prihod na koji se ova izjava odnosi, čini prihod koji se može obuhvatiti Odjeljkom 512 u izračunavanju nepovezanog poslovnog oporezivog prihoda pravnog lica, priložiti izvod koji pokazuje iznose.

Obilježiti kućicu 13a ili 13b:

- a Potvrđujem da je pravnom licu navedenom u Dijelu I izdato pismo o utvrđivanju od strane IRS na dan _____ koje je trenutno važeće i da je zaključeno da je organizacija izuzeta od poreza kako je opisano u Odjeljku 501(c).
- b ovom obrascu je priloženo mišljenje SAD vijeća sa zaključkom da je pravno lice navedeno u Dijelu I opisano u Odjeljku 501(c).

Samo za organizacije iz Odjeljka 501(c)(3), obilježiti ili kućicu 13c ili 13d:

- c Ako pismo o utvrđivanju ili mišljenje vijeća zaključi da je pravno lice navedeno u Dijelu I opisano u Odjeljku 501(c)(3), potvrđujem da organizacija nije privatna fondacija opisana u Odjeljku 509. Prilažem affidavit organizacije koja utvrđuje dovoljno činjenica za IRS da utvrdi da organizacija nije privatna fondacija jer ispunjava jedan od izuzetaka opisanih u odjeljku 509(a)(1), (2), (3), or (4).
- d Ako pismo za utvrđivanje statusa ili mišljenje vijeća zaključi da je pravno lice navedeno u Dijelu I opisano u Odjeljku 501(c)(3), potvrđujem da je organizacija privatna fondacija opisana u Odjeljku 509.
- 14 Za vladu SAD vlasništva:**
- Potvrđujem da je pravno lice navedeno u Dijelu I vlada vlasništva SAD ili njeno političko odjeljenje, i da traži izuzeće dato po 115(2).

Dio III Izjava o kvalifikaciji statusa u skladu sa Poglavlja 4 (ako se traži)**15 Za IGA FFI koja ne podliježe prijavljivanju:**

Potvrđujem da pravno lice navedeno u Dijelu I:

- Ispunjava uslove da bi se smatralo finansijskom institucijom koja ne podliježe prijavljivanju u skladu sa važećim IGA između SAD i _____

- Tretira se kao _____ u skladu sa odredbama važećeg IGA (vidjeti instrukcije); i

- Ako ste FFI koji se tretira kao registrovani usklađeni FFI po primjenjivom Modelu 2 IGA, navedite vaš GIIN: _____

16 Za teritorijalnu finansijsku instituciju:

Potvrđujem da je pravno lice navedeno u Dijelu I finansijska institucija (ali ne investiciono pravno lice) koje je osnovano ili organizovano po zakonima vlasništva SAD-a.

17 Za stranu vladu (uključujući političko odjeljenje), vladu SAD vlasništva, ili stranu centralnu banku izdavanja:

Potvrđujem da je pravno lice navedeno u Dijelu I stvarni vlasnik plaćanja i da nije angažovano u komercijalne finansijske aktivnosti vrste koja se odnosi na osiguravajuća društva, kastodi instituciju, ili depozitnu instituciju u vezi sa plaćanjima, računima ili obavezama za koje se ovaj obrazac podnosi (osim kako je dozvoljeno Odjeljkom Propisa 1.1471-6(h)(2)).

18 Za izuzeti pentioni plan strane vlade:

Potvrđujem da je pravno lice navedeno u Dijelu I:

- osnovano i sponzorirano od strane vlade, međunarodne organizacije, centralne banke izdavanja, ili vlade SAD vlasništva (svaka kako je definisano u Odjeljku propisa 1.1471-6 ili primjenjivog Modela 1 ili Modela 2 IGA) u svrhu pružanja naknada za penzionisanje, invalidnost, ili naknada u slučaju smrti korisnicima ili učesnicima koji nisu trenutni ili bivši zaposlenici takvog sponzora (ili lica označena od navedenih zaposlenika); ili

- osnovano i sponzorirano od strane vlade, međunarodne organizacije, centralne banke izdavanja, ili vlade SAD vlasništva (svaka kako je definisano u Odjeljku propisa 1.1471-6 ili primjenjivog Modela 1 ili Modela 2 IGA) u svrhu pružanja naknada za penzionisanje, invalidnost, ili naknada u slučaju smrti korisnicima ili učesnicima koji su trenutni ili bivši zaposlenici sponzora, ali za naknadu izvršenih ličnih usluga za sponzora.

19 Za 501(c) organizaciju:

Potvrđujem da je pravno lice navedeno u Dijelu I pravno lice opisano u Odjeljku 501(c) ali nije osiguravajuće društvo opisano u Odjeljku 501(c)(15).

20 Za pasivne NFFE:

- a Potvrđujem da je pravno lice navedeno u Dijelu I strano pravno lice koje nije finansijska institucija (koje nije investiciono pravno lice u vlasništvu SAD).

Obilježiti kućicu 20b ili 20c, u zavisnosti koje odgovara.

- b dodatno potvrđujem da pravno lice navedeno u Dijelu I nema dodatne SAD vlasnike, ili
- c dalje potvrđujem da je pravno lice navedeno u Dijelu I dostavilo izjavu sa imenom, adresom, i TIN-om za svakod dodatnog SAD vlasnika NFFE (vidjeti instrukcije).

21 Ima pravog lica sponzora:

Potvrđujem da je pravno lice navedeno u Dijelu I direktno izvještavajuće NFFE koje je sponzorirano od strane lica iz reda 21.

Dio IV Potvrda

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su podaci u ovom obrascu istiniti, tačni i potpuni. Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, takođe, izjavljujem:

- Organizacija za koju potpisujem je stvarni vlasnik prihoda i drugih plaćanja na koja se ovaj obrazac odnosi,
- Stvarni vlasnik nije SAD lice,
- Za stvarnog vlasnika koji je kontrolisano pravno lice strane suverene organizacije (koja nije centralna banka izdavanja u cjelini u vlasništvu strane države), stvarni vlasnik je angažovan u komercijalnim aktivnostima u i izvan SAD, i
- za stvarnog vlasnika koji je centralna banka izdavanja u cjelosti u vlasništvu strane države, stvarni vlasnik nije angažovan u komercijalnim aktivnostima u SAD.

Dajem svoju saglasnost da se ovaj obrazac dostavi svakom poreskom obvezniku koji ima nadzor, priznanicu ili čuva prihod čiji sam stvarni vlasnik, odnosno svakom poreskom obvezniku koji može vršiti isplate na osnovu prihoda čiji sam stvarni vlasnik.

Pristajem da dostavim novi obrazac u roku od 30 dana ako bilo koja iznad navedena potvrda postane netačna.

Potpis

Potpis ovlaštenog službenika

Ime štampanim slovima

Datum (MM-DD-GGGG)

Potvrđujem da sam propisno ovlašten da potpišem u ime lica identifikovanog u redu 1 ovog obrasca.